

«САНА ДЬЫЛ УОЛЧААН»

куйаар ситимин нөнгүө ытытыллар оџолорго аналлаах аһаџас күрэх

Б А Л А Ы А Н Ы А Т А

Тэрийээччи: Уус-Алдан улууһун 1-кы Хоро гэһилиэгэ. И.И. Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Сыала - соруга:

- Оџолорго Сана Дьыл уолчаан уобараһын кытары билиһиннэри
- Оџо айар талаанын, биирдиилээн толоруу маастарыстыбатын сайыннаары
- Төрөшпүттэр уонна оџолор иллэн кэмнэрин туһалаахтык атааралларын ситиһии
- Оџоџо уонна дьиз кэргэннэ Сана Дьыллааџы сүргэни көтөџүү.

Кыттааччылар уһуйаан/оскуола 5-10 саастаах оџолоро.

Күрэх соруудахтара уонна ирдэбиллэр:

- 1) “Сана Дьылынан эџэрдэ!” (бэйэни билиһиннэриини кытары сана дьыллааџы эџэрдэ. Эџэрдэ Уус-Алдан улууһун Чаран бөһүөлэгин олохтоохторугар ананыахтаах. *(видео 2 мүнүүтэ)*;
- 2) “Сана 2021 сыл бэлиэтэ - Оџус” бэйэ оноһук сувенир. Оноһугу биир дьүһүннээх фонна тутан хаарыскаџа түһэрэн ытытар;
- 3) Дефиле. Сана Дьыл уолчаан көстүүмүн көрүү (*видео 1 мүнүүтэ*).

Кыайыылаахтары быһаарыы:

- Сыаналааһын 10 баллаах системанан барар;
- Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан конкурс кыайыылааџар «Сана Дьыл Уолчаан» аат инэриллэр;
- Ону таһынан, “соруудахтар” көрүннэринэн анал ааттар инэриллиэхтэрэ;
- Кыайыылаахтарга бириистэр олохтоноуохтара;
- Хас биирдии кыттааччыга туоһу сурук туттарыллар;
- Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх!

Күрэххэ кыттыыга 200 солкуобай усунуос төлөнөр. Бу мобильный баанна ытыаџыт - 89142767536 (Мария Васильевна А.).

Күрэххэ киирбит видеолар тутатына *инстаграм*@cdnakhodkin страницаларыгар таһса туруохтара. **Күрэх түмүгэ ахсынны 29 күнүгэр биллэр.**

Сайаапкалары ахсынны 26 күнүгэр дылы электроннай почта аадырыһыгар ылабыт. Кыттааччы аатын, сааһын, хантан сылдыарын (уһуйаана/оскуолата) толору суруйаџыт. Соруудахтары, чегы холбуу ытыаџыт.

Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com (САНА ДЬЫЛ УОЛЧААН – диэн бэлиэлээх). Билсэр телефоннарыт/WhatsApp: 89644165955, 89142208656, 89644295245

«ХААРЧААНА КЭРЭ КУО»

куйаар ситимин нөнгүө ыытыллар оџолорго аналлаах аһаџас күрэх
Б А Л А Ъ Ы А Н Ъ А Т А

Тэрийээчи: Уус-Алдан улууһун 1-кы Хоро гэһилиэгэ. И.И. Находкин аатынан Чаран сынһалан киинэ.

Сыала - соруга:

- Кыыс оџону сизрдээхтик иитии, кэрэни кэрэхсиригэр эйгэни үөскэтии;
- Оџо айар талаанын, сахалыы уус-ураннык сангарар дьџуруун сайыннаарыы;
- Төрөшпүттэр уонна оџолор иллэн кэмнэрин туһалаахтык атааралларын ситиһии;
- Оџоџо уонна дьыэ кэргэннэ Саһа Дьыллааџы сүргэни кетџүү.

Кыттааччылар: 8-10 саастаах кыргыттар.

Күрэх сорудахтара уонна ирдэбиллэр:

- 1) **Визитка.** Кылгастык бэйэтин билиһиннэрэр.
- 2) **Талаан.** “Саһа Дьылынан Хаарчаана эџэрдэтэ!” (Эџэрдэ Уус-Алдан улууһун Чаран бөһүөлэгин олохтоохторугар ананыахтаах. Эџэрдэ биир музыкальнай номерынан арыалланыахтаах. Мантан биир көрүнү талар: ырыа, үнкүү эбэтэр хоһоон.
- 3) **Дефиле.** Хаарчаана кэрэ көстүүтэ, сэбэрэтэ, таһаһа саба .

Сорудахтары барытын биир видеороликка холбоон онорон ыытар. Видео уһуна 5 мүнүүтэттэн уһуо суохтаах. Устуута хаачыстыбалаах буолара ирдэнэр.

Кыайыылаахтары быһаарыы:

- Сыаналааһын 10 баллаах буолар;
- Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан конкурс кыайыылааџар «Хаарчаана Кэрэ Куо» чыпчаал аат ингэриллэр;
- Ону таһынан “сорудахтар” көрүннэринэн анал ааттар ингэриллэхтэрэ;
- Кыайыылаахтарга бириистэр олохтоһуохтара;
- Хас биирдии кыттааччыга туоһу сурук туттарыллар;
- Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх!

Күрэххэ кирибит видеолар тутатына *инстаграм@cdnakhodkin* страницаларыгар таһса туруохтара. Күрэх түмүгэ ахсынны 29 күнүгэр биллэр.

Сайаапкалары ахсынны 26 күнүгэр дылы электроннай почта аадырыһыгар ылабыт. Кыттааччы аатын, саһын, хантан сылдыарын (уһуйаана/оскуолата) толору суруйабыт. Сорудахтары, чегы холбуу ыытабыт.

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай. Бу мобильнай баанна ыытабыт - 89142767536 (Мария Васильевна А.)

Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com (САНА ДЬЫЛ УОЛЧААН – диэн бэлиэлээх). Билсэр телефоннарыт/WhatsApp: 89644165955, 89142208656, 89644295245